



# САҢГА ОЛХ

№ 36 (12015) • Балабан ыйын 12 күнэ, 2025 сыл, бээтинсэ • 12+



## Ситиһии

Күөхара үрэх кытыла  
тупсарыллыаҕа/2

## Кэпсиэхпин баҕарабын

Сотору Чурапчы  
үөрэнээччилэрэ 70-ча  
сөмөлүөтү көтүтүөхтэрэ/4

## Култуура

Өрөспүүбүлүкэ  
национальнай  
бибилэтиэкэтигэр —  
Чурапчылар/6

Бу  
нүөмэргэ

# Чурапчы үөрэнээччилэрэ — “Юнармия” сүлүөтүн мунгутуур ыайыылаахтара

**Оҕону иитии.** Чурапчы оскуолатын  
үөрэнээччилэрэ “Юнармия” ыччат-оҕо байыаннай-  
патриотическай хамсааһыннарын сүлүөтүгэр улахан  
ситиһиилэннилэр/3



Байыаннай-патриотическай сүлүөт кыайыылаахтара.

## Чурапчыга күн-дьыл туруга

Балабан ыйын 12 күнэ БЭЭТИНСЭ	Балабан ыйын 13 күнэ СУБУОТА	Балабан ыйын 14 күнэ БАСКЫҤЫАҢНЫА	Балабан ыйын 15 күнэ БЭНИДИЭНЬНИК	Балабан ыйын 16 күнэ ОПТУОРУНЬНУК	Балабан ыйын 17 күнэ СЭРЭДЭ	Балабан ыйын 18 күнэ ЧЭППИЭР
19° 4°	19° 4°	18° 6°	17° 4°	16° 2°	16° 3°	16° 4°

## ТЭТИК

### Улуус дьаһалтатын планеркатыгар

Балабан ыйын 8 күнүгэр ытыллыбыт  
планеркада отук сезона болҕомто  
киинигэр турда. Чурапчытаагы ОДьКХ  
иһитиннэрбитинэн, «Толору бэлэм  
пааспарын» ылаң, сылытыыга холбонууга  
көңүлү Чурапчытаагы киин балыыһа уонна  
интаринээт-оскуола эрэ ылбыт. Итини тэнгэ 25  
хочуолунайтан 20-тэ үлэлииргэ толору бэлэм.  
Үрэх Күөрэ умаастагар Кырдыаҕастар дьылгэрэ,  
Чыалпараҕа оҕо саада, Хатылы нэһилиэгэ уо.д.а  
итиһиигэ холбонууга көңүлү ыла иликтэрэ  
бэлиэтэннэ. Иһитиннэрэллэринэн, ОДьКХ  
улуустаагы салаата элбэх иэстээх олоһор.  
Ис дьыала улуустаагы отделын

сводкатынан, арыгылааһын, дьыба-уокка  
айдаары бэлиэтэммит, биир сир асты  
тахсыбыт дьахтар, муна баран, көстүбүт. 3  
оҕо энэйиитэ бэлиэтэммит. 296 массыына  
бэрэбиэркэлэммитин түмүгэр биэс бырааба  
суох уонна арыгы испит суопларга миэрэ  
ытыллыбыт, бырааба суох хаһаайыннаах үс  
матаассыкыл былдыаммыт.

### Төрөппүттэн харчы хомуйуу сокуонунан бобуллар

РФ Конституцията быһаарарынан, хас биирдии  
оҕо орто оскуолаҕа босхо үөрэнэр бырааптаах.

Үөрэх тэрилтэлэрэ бүддүөттэн үбүлэнэллэр,  
онтон учууталларга хамнас төлүүллэр итиһинэ  
үөрэх кыһатын өрөмүөнүгэр, мизбэли о.д.а.  
оборудованиелары атыылаһыы эмиз онтон  
тырыллар.

Оскуолаҕа, уһуйаанҥа сылдыар  
оҕолор төрөппүттэриттэн харчыны  
хомуйуу бобулларын туһунан Арассыйа  
Конституциятыгар уонна 273 нүөмэрдээх "РФ  
Үөрэхтээһин туһунан" федеральнай сокуонҥа  
сурулла сылдыар.

Бу сокуон 28-с ыстатыйатын 3-чаһын 2  
пуунугар суруллубутунан, ханнык баҕарар үөрэх  
тэрилтэтэ судаарыстыбаннай уонна олохтоох  
ирдэбиллэргэ сөп түбэһинэрэн, үлэһиттэрин  
матэрийаальнай-техническай базатын  
хангатыахтаах.

### Спорт саала саҥа сезона саҕалаһыаҕа

Балабан ыйын 15 күнүттэн А.К. Софронов  
аатынан спорткомплекс саҥа сезонун  
арыйарын иһитинэрэр. Эһизэ анаан толору  
хааччылыылаах тренажернай уонна спорт  
саалалар үлэлиэхтэрэ.

Балабан ыйын 15-20 күннэригэр  
спорткомплекса үлэ-хамнас хайыскаларын,  
үлэлиир графигын билиһиннэрэр акция  
тэриллээ. Бу эрэ күннэргэ бука барыгытыгар  
буор-босхо дьарыктар ытыллыахтара.

Снуоха абонементар сыаналарын,  
спорткомплекс үлэлиир эрэсиимин ситиһии  
телеграмм каналга билсэххитин сеп: <https://t.me/SKchurapcha>

Улууспутугар бары ирдэбиллэргэ  
эппиэттиир киэн, сырдык тупсаҕай спорт  
саалалара тутуллан, кэлинги сылларга  
нэһилиэннэ этин-хаанын чэбдигирдэригэр,  
спордунан утумнаахтык дьарыктанарыгар  
толору усулуобуйа тэриллибитэ хайыһаллаах.

Өрөспүүбүлүкэ сонуннара

## Оттооһун, оттук сезонугар бэлэм боппуруостара көрүлүннэ

Айсен Николаев Ил Дархан уонна Бырабыыталыстыба дьаһалтатын, Бырабыыталыстыба салалтатын кытта былаанньыр муһуналар оттооһун хаамытын, оттук сезонугар бэлэм уонна Уһук Илинги эканэмикаһа форумга тэрээһини көрдө. Өрөспүүбүлүкэ бүгүҥҥү күнүгэ оттооһун уопсай былаанын 85%-на туолбут. Ааспыт сылтан хаалбыт саппааһы, мобильнай биригээдэлэр бэлэмнээбит отторун кылларан туран, сабадалааһынынан көрдөрүү быйылгы былаан 94%-гар тиийиэ. Оттон оттук сезонугар хочуолунай уонна иттиги ситимин 75%-на, 116 дизелинэн улааир электростанция толору бэлэмнэр. Ил Дархан кыстыкка өрөспүүбүлүкэни барытын бигэ туруктаах иттигини, уотунан уонна уунан хааччыйыга бэлэмнэни үлэтин көмүгэр хаачыстыбалаахтык онгорорго соруйда.

## «ОКТО Золото» хампаанньаны кытта бииргэ үлэлэһиигэ сөбүлэн түһэрилиннэ

Ил Дархан уонна хайа-уруудатын хостуур «ОКТО» бөлөх генеральной дириэктэрэ Александр Тузенко «ОКТО Золото» хампаанньаны кытта социальнай-эканэмикаһа сайдыыга бииргэ үлэлэһэр туһунан сөбүлэһиигэ баттастылар. Айсен Николаев «ОКТО» бөлөх бас билиээччигэ Дмитрий Толоконниковтың уонна Александр Тузенкоһун көрсүүтүгэр инвестицияны тардар бырайыактары, ону таһынан социальнай, үөрэх, доруобуйа харыстабылын уонна экология эйгэтигэр бырагыраамалары бииргэ олоххо киллэри туһунан кэпсэтилэр. Ону таһынан, каадыры бэлэмнээһин, онгортон таһаарар кыамталары сагарды уонна айылҕа харыстабылыгар технологиялары киллэри боппуруостарын дүүллэстилэр.

## Креативнай экэниэмикэ сайдыыны түстүүр

Айсен Николаев «Креативнай экэниэмикэ: Уһук Илин сайдыытын санга модела» дьээн сессияга эргэһиэнгэ айар индустрия сайдыытыгар үлэ түмүктэрин уонна кэскилин туһунан кэпсэтэ. Алта сыл иһигэр Саха сиригэр креативнай индустрияга дьарыктаах дьон ахсаана 40-тан 48 тыһ. киһиэхэ диэри үүннэ, креативнай тэрилтэлэр ирээттэрэ 10,6%-тан 11,5%-на диэри улааппытын, оттон бу эйгэ эргэһиэн уопсай бородууктаһыгар кылаата 2,8%-на тиийбитин бэлэтээтэ. 2030 сылга бу көрдөрүүнү икки төгүл улаатыннарар, 6%-на тиэрдэр, оттон креативнай экэниэмикэ дьарыктаах ахсаанын 70 тыһ. киһиэхэ тиэрдэр сорок турар.

## Аныгы технологиялары сайыннары боппуруостарын көрдүлэр

Ил Дархан уонна Сбербан бырабылманньатын бэрэсдэтэлэ, бэрэсдэһиэнэ Герман Греф сыһыппараны киэн эйгэ киллэригэ, үөрэхтээһингэ холбоһуктаах бырайыактар устарынан, искусственной интеллект лабораториятын үлэтин, оттон да атын аныгы технологиялары сайыннары боппуруостарын көрдүлэр. Саха сиригэр 2024 сылга Сбер кытта бииргэ арыһыт искусственной интеллект лабораторията социальнай-эканэмикаһа сороклары толорор 7 бырайыакка көмөлөстө. Ол иһигэр – саха тылын цифровой «двойнига» уонна былаас 23 уорганыгар, 200-тан таһа муниципалитетка киллэриллибит «Обращайся» дьээн ааттаах сыһыппара юриһа баар буолла. Өртүттэр маны тэнэ Өлүөнэ муостатын тутуу үбүлээһини дүүллэстилэр.

СӨ Ил Дарханын уонна Бырабыыталыстыбатын пресс-сулууспата.

# Куохара үрэх кытыла тупсарыллыаҕа

**Ситиһии.** «Куорат тупсаҕай эйгэтин тэрийии» федеральнай бырайыагынан Куохара үрэх кытылын тупсарар үлэ ыытыллыаҕа



Марфа ПЕТРОВА

**Куорат тупсаҕай эйгэтин тэрийиигэ туһуламмыт Бүтүн Арасыйатааҕы бастыг бырайыактар куонкурустарыгар Саха сириттэн 15 бырайыак кыттыбытыттан, 7 бырайыак кыайылыаһынан ааттанна. Ол иһигэр Чурапчы нэһилиэтин «Куохара үрэх кытылын тупсаран оноруу» бырайык кирирдэ.**

Кыайылыахтары Казань куоракка ыттыллыбыт дойду субьектары форумугар быһаарбыттара. Наһарааданы улуус баһылыгы туһу боппуруостарыгар солбуйааччы Афанасий Дьячковаһа уонна нэһилиэк баһылыгы бастакы солбуйааччы Уйгудан Туласынов үөрүүлээх быһыыга-майгыга туппунтара.

Бырайыак туһунан ситиһии нэһилиэк баһылыгыттан **Владимир Синцевтэн** ыйыталастыбыт. ●●● Бу куонкуруһу кыайымы билиэхэ уустуктук кэллэ. Бу иннинэ сквери аныгылыы тупсаран оноруу бырайыагынан иккитэ кытта сымдыбытыт да, туорабытыт. Ол иһин былырын СӨ Архитектура салалтатын Любовь Папок сүбэтинэн, кэсэһэһиэһитин толору уларыппытыт. Кини Чурапчы киһини аһар Куохара үрэх кытылынан, хас да социальнай эбийнэк турар сиринэн дьон култуурунай сынньалангар аһаммыт тупсаҕай эйгэ тэриллиэн сөбүн туһунан эппитэ. Ол тула мунньах тэрийиэн сүбэлэспитит. Үрэхпит кытылынан, кырдык да, икки култуура дьэһэт, ыччат киһинэ, спорт уораһаһа, ону сэргэ тупсубут «1-кы кыбартаал» түүлбэтэ бааллар. Бу түүлбэтэ, бары билэргит курдук, «Хаврбах дьэһэттэн көһөрүү» бырагырааманан элбэх кыбартыралаах бизэ этээстээх дьэһэлэр тутулан, үлэһэ кириэн, элбэх дьон-сэргэ, оҕо, ыччат олохсуйда. Онон ити эһээр территорияны талар, санга бырайыагы онгорорго санаммытыт. Былырынныгыттан садалаан, үлэлэспит бырайыакпыт куонкуруһу ааспытыгар үөрүүбүт

улахан.

Бырайыагы кылгас кэм иһигэр «Алаас» бырайыактыгар тэрилтэ салайааччыта, Чурапчытан төрүттээх Геннадий Попов сүүрэн көтөн онордо. Кини Чурапчыга хас да төгүл кэлэн, үлэһиттэри, олохтоохтору кытта көрсөн, дьон санаатын, ураты көрүүлэрин истэн, бэлиэтэнэн барбыта. Ону таһынан нэһилиэтиннээһэ араас ыйытыктары ыппытыт, сүбэ мунньахтары тэрийбиппит. Ол түмүгүнэн, дьон сырдык, ыраас, аныгылыы, тупсаҕай көстүүлээх сынньанар сиргэ наадыһаллара, чуолаан оҕо сүүрэгигэр-көтөрүгэр, саастаах дьон дьаарбайарыгар, олорон сынньанарыгар аһал мистэлэр тэриллэллэригэр баһараллара көстүбүтэ. Бу хамсааһыннарга оскуола оҕотуттан садалаан, аһам саастаах дьонго тийэ, элбэх олохтоох кыттыбыта. Ол курдук, 3000 кэригэ киһи бырайыагы сэргээбитэ.

Бырайыакка таас муостаттан садалаан, А.К.Софронов аатынан спорт саалаһа диэри, үрэх кытылынан дьон олорон сынньанар сирдэрэ, хаччаллар, ону сэргэ самокатынан, бэлиэспитинэн хатаһылыырга аһаллаах суоллар, спортивнай комплекс иннигэр тренажердар, тротуардар уонна да дьэһэс архитектурнай тутуулар киридилэр. Уу кытыта буолан, сибийэй салгыннаах буолуоһа, массына сырдыта да аһыйах.

Нэһилиэк дьаһалтата үс сыллааһыта маастар-былааны ылыммытыт. Ол иһигэр үрэх кытылын тупсарымы бырайыага кириэр. Ол курдук, Константинов аатынан уулусса хаврбах туруктаах дьэһэлэр көтүрүдүннэхтэринэ, ол оннугар паарка оҕоһуллара былаанналар. Онно скейтборд территорията, бассейн баар буолуохтара. Онон куонкуруһу кыайыт «Куохара үрэх кытылын тупсаран оноруу» бырайыакпыт бастакы түһүмэһэ буолар. Бу бырайыак суумата, быһа холоон, 66 мөл.солкуобайга тэһинээр. Мантан 50 мөл. солк. үбэ, куорат тупсаҕай эй-

гэтин тэрийиигэ туһуламмыт бырайыактар куонкурустарын кыһаан, федеральнай бүддьүөттэн көрүллүбүтэ. Маны таһынан регионнааһы уонна олохтоох бүддьүөттэн үп тыырыллыаҕа.

Ону сэргэ эбии утары үбүлээһин баар буолуоһа. Урбаанньыттар, тэрилтэлэр үлэлэһэргэ, гарантиллаах сурук биэрэн тураллар. Олохтоохтор, уопсастыбанньыктар көһөрүүгэ субуотунньуктуохтара. Онон санга пааркабыт тутуллуутугар хас биридин киһи тус кылаатын киллэрэригэр эрэһэбит.

Бүддьүөт үбэ эһинил көрүллэр буолан, тутуу үлэтэ кэлэр сылтан садалаан, икки сыл устата ыттыллыаҕа. Баһа санаабытынан 2027 сылга, Чурапчы күнүгэр үлэһэ киллэрэр сыаллаахпыт Бырайыак олоххо кириитин СӨ Архитектура салалтата хонтуруоллуур. Тутуу ыттылар сиригэр веб-камера туруоруллан, үлэ хаамыта көстүөхтээх. Бэдэрээччи кэлэр сылга, аукцион быһытынан, быһаарыахпыт. Кыайыт тэрилтэ үлэтин садалыаҕа.

«Куорат тупсаҕай эйгэтин тэрийии» федеральнай бырайыак үлэһирэ олус үчүгэй. Манньык социальнай сайдыы бырагыраамалара баар буолан, кыра да, тэһиччи да сытар нэһилиэктэр тупсаллар, сайдаллар, санга тутуулар ыттыллаллар. Тьа сирэ бэһэтин бүддьүөттүн манньык улахан бырайыактары олоххо киллэрбэт.

Түгүннэ туһунан, бырайыагы онорууга үлэлээбит, улахан ситиһии кэлэригэр кылааттары киллэрбит дьаһалтабыт испэһалистэригэр, култуура, ыччат киһини, спорт комплекс үлэһиттэригэр, волонтердарга, чуолаан кураторга Ева Илларионоваһа уонна С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын үөрэнээччилэригэр Сайаана Рожинаһа, Дайаана Гыбышеваһа махталбын тиэрдэбин. Куохара үрэхпит кытылын бырайыага үлэһэ кириэн, дьон-сэргэ, ыччат тодуоруһа мустар, таптаан сылдьар, сынньанар сиринэн буоларыгар эрэһэбин.

# Нэһилиэнньэ доруобуйатын тупсарыыга үлэ таһыма үрдүүр

**Доруобуя харыстабыла.** Улуустаабы киин балыыһа бүгүнгү үлэтин хамнаһын туһунан кылаабынай быраас Николай Сивцев сырдатар

Людмила ГОРОХОВА

**Киһи ыарыйдагына, туруга мөлөөтөгүна, эмтэнээри, доруобуйатын чөлүгэр түһэрээри, балыыһага талаһар.**

Улууспут олохтоохторо өр сылларга ыра санаа онгостубут балыыһабыт иккис учарата былырын олоххо киирэн, көрдөрөгө усулуобуйа лаппа тубуста. Бу иннинэ хас да сириин сымдыан көрдөрөр, анаалыс туттарар буолан, үгүс ыарахаттары көрсөрбүт.



Хаһыаппыт бүгүнгү нүөмэригэр киин балыыһа кылаабынай бырааһа Николай Сивцев ыалдьыттыыр. Киниттэн киин балыыһа бүгүнгү үлэтин хамнаһын ааҕааччыларбытыгар сырдатарыгар көрдөстүбүт.

●●● Былырын балыыһабыт үлээ киирээригэр “Доруобуя харыстабыла” национальной бырайыагынан оройуоннарга суох улахан МРТ оборудование кэлбитэ. Билигин бэйэбит эрэ

улууспут дьоно буолбакка, атынаабы улуустар эмиз кэлэн көрдөрүлөр. Күннэтэ сүрдээх элбэх искэн ыарыһы була олоубут. Маны сэргэ компьютернай томография уонна флюорографтаах, маммографтаах анал автобустар кэлбиттэрэ. Бу автобустарбытынан саас, күһүн нэһиликтэринэн сылдьан үлэни тэрийэбит.

Үлэбит биһир сүрүн хайысхатынан каадыры кытта үлэ буолар. Хас да сыл иннинэ былааннаан, киэнг хабааннаах үлэни ытабыт. Ол курдук, оҕолору эрдэттэн тус сыаллаах үөрэхтэ үөрөттөрөн, хас да сылы былааннаан олоубут. Билигин биһиги улууспуттун 38 оҕо тус сыаллаах квотанан киирэн үөрэнэ сылдьар. Эһиил 5 оҕо үөрэнэн бүтөн, үлэли кэлиэхтээх.

Дойду үрдүнэн мадиссиинэ эйгэтигэр үрдүк үөрэхтээх быраастарынан хааччылыы 60% тэҥнээһэр. Биһиги улууспутугар 91% хааччыллан олоубут, 63 быраастаахпыт. Уопсайа, 453 үлэһиттээхпит. Бу сыл саҕаланыыта “Земский быраас” бырагырааманан биһиги улууспутугар дерматолог, невролог быраастар кэлбиттэрэ. Бу күһүн манна Чурапчыга, эбии, терапевт быраас кэллэ уонна сотору кэминэн өссө биһир терапевт кэлэрин кэтэһэбит. Быйыл Дьокуускайдааҕы медицина кэлиһин Чурапчытааҕы отделинэтин тус сыаллаах бырагырааманан бүтэрибт сизэстэрэлэр үлээ киирэлээтигэр. Чурапчы поликлиникатыгар

4, Хатылыга 1 участкааҕы сизэстэрэлэр ананан үлэлээн эрэллэр. Эһиил 40 исписалинс анал үөрэни бүтэриэхтээх: 30 – биэлсэр, 10 – сизэстэрэ. Мантан сорохторо Тааттактан, Мэҥэ Хаҥаластан үөрэнэ сылдьаллар. Бэйэбитигэр 20-чэ исписалинс хаалыахтаах. Күн бүгүн Сылан уонна Хайахсыт нэһиликтэр бырааһа суох олоубут.

Быйылгыттан оскуолаларга мадиссиинэ сөргүтүлүннэ, үлэ саҕаланна. Ол курдук, С.А. Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатыгар икки биэлсэр, биһир педиатр үлэлээн эрэллэр.

2025 сылтан «Уһун үйэлэни» национальной бырайыак олохтонон, үлэ саҕаланна. Бу бырайыак чэрчитинэн, 2030 сылга олох уһуна 78 сааска тэҥнэһиэхтээх, билигин 73-кэ тэҥнээһэр. Маны ситиһэргэ мадиссиинэбитигэр санаа технологиялар, искусственной интеллект күүскэ киириэхтээх. Күн бүгүн үрдүк технологиялаах оборудованиеларбытыгар, ол эбэтэр КТ, МРТ, Флюорография, рентген бырагыраамаларыгар искусственной интеллект баар. Ол эбэтэр бырааска искусственной интеллект номнуо көмө буолар, үлэтин түргэтэтэр. Судургутук быһаардахха, киһи доруобуйатыгар уларыһы, искэн, салык курдук ыарыһылар сибикилэрэ баар буоллаһына, “этэн” биэрэр. Онтон салгыы быраас дьэ, диригиник үөрэтэн киирэн барар.

Учуокка туар киһи хаһаатар да сылга иккитэ көрдөрүөхтээх. Киһи доруобуйатын

эрдэттэн көрүнэ сырыттаһына, инфаркт, инсульт лаппа кыччыыр. Диспансеризация чэрчитинэн «Школа здоровья» тэрийэн, дьоммутун ыгыран, кэпсэти тэрийэн, хааннарын баттаһынын, холестериннарын таһыммын хайдах мээрэйдэниэхтээхтэрин, эмтэрин хайдах иһиэхтээхтэрин үөрэтиэхтээхпит.

Хомойуох иһин, биһиги улууспутугар ВИЧ, гепатит ыарыһылар бааллар, элбии тураллар. Билигин үгүс эдэр киһи косметологической өгөлөрүнэн туһанар. Татуаж, татуировка онгорторолор. Онно элбэхтик туһаныллар инструменттардаахтар. 10 киһиттэн биһир киһи ыарыһылаах буоллаһына, атын дьону сутуйуон сөп. Инньэ ғынан, билигин 25-тэн үөһээ саастаах дьонго вирусный гепатит диэнгэ скрининг онгоробут.

Кэнники үс сылга лабораториятын күүскэ тупсардыбыт. Үс гемализаторы, икки биохимической анализаторы, ИФА анализатордары балыыһа бэйэтэ онгорор үбүнэн ылынныбыт.

Дьокуускайдаағы харах балыыһатын кытта сөбүлэн түһэрэн, саас, күһүн улууспут баҕалаах дьонно былырынгыттан ыла, куоракка киирэн катаракталарын, глаукомаларын буор-босхо эпэрээссийэлэтэн кэллэллэр. Онно барарга аҕам саастаахтарбыт эрдэттэн көрдөһөн сүүмэрдээһини ааһаллар. Киһи сааһыран истэвин аайы, хараһын хрусталига туһааран,

көрөрө мөлөөн иһэр буоллаҕа. Бу дьаһалы улууспут балыыһа Степан Саргыдаев-өйөөн, үөрэх салалтата көмөлөһөн, буор-босхо массыынанан хааччыһаллар. Оттон балыыһа уматыгын, паромунан туорааһыны уйунабыт уонна арыаллыыр сизэстэрэ барсар. Бу күһүн 30-тан тахса киһи эмтэнэн кэллэ. Маны сэргэ БМП квотатынан протез онгоробут, үксүн итэччэтирин онгорторолор. Бу сайын Өрөспүүбүлүкэтээҕи 2-с нүөмэрдээх балыыһа мобильнай-хирургической этэрээтэ манна кэлэн, мурун эпэрээссийэтин онгортон барда. Быйыл 30-тан тахса киһи, былырын 70-ча киһи онгортодо. Бу –Ил Дархаммыт Айсен Николаев дьаһалынан тэриллит бырагыраама буолар.

Быйыл биһиги балыыһабыт төрүтэммитэ 125, сахаттан бастагы быраас Прокопий Сокольников төрөөбүтэ 160 сыллара. Онон сыл устата үбүлүйдээх тэрээһиннэрибит буола тураллар. Саас научнай-практической компириэнсийэ үрдүк таһымна буолбута. Кыайыы 80 сылын көрсө, бэтэрээн үлэһиттэриин сырдатан, таас балыыһабытыгар түмэли арыһыппыт. Алтынны 9 күнүгэр бэтэрээннэрибитигэр ананар стеланы аһахтаахпыт. Манна Бочуоттаах олохтоохтор, наука доктордара, хандьыдааттар, ССРС, Арасыйыа доруобуя харыстабылын Бочуоттаах үлэһиттэрэ, улуус доруобуя харыстабылын бэтэрээннэрэ уонна анал байыаннай дьайыы кыттылаахтарын ааттара киирдилэр.

## Оҕону иитии. Чурапчы үөрэнээччилэрэ – “Юнармия” сүлүөтүн мунгутуур кыайыылаахтара

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

**2025-2026 сыллаағы үөрэх дьыла саҕаланна. Онуоха Чурапчы оскуолатын үөрэнээччилэрэ Дьокуускайдаағы кадеттар оскуолаларыгар “Юнармия” ыччат-оҕо байыаннай-патриотической хамсааһыннарын сүлүөтүгэр улахан ситиһиллэннилэр.**

Сүлүөккэ Алдан, Амма, Бүлүү, Мэҥэ Хаҥалас, Нам, Уус Алдан Чурапчы улуустарын этэрээттэрэ уонна Дьокуускай куораттан кытыннылар. Чурапчыттан Иван Павлов аатынан Чурапчы орто оскуолатын(сал. Александр Оконешиников), Семен Новгородов аатынан Чурапчы орто оскуолатын (сал. Дмитрий Соловьев), Степан Макаров аатынан Чурапчы гимназиятын (сал. Сергей Абрамов) үөрэнээччилэрин уонна Дмитрий Коркин аатынан интэринээт-оскуола

интиллээччилэрин (сал. Петр Егоров) сүүмэрдэммит 10 киһиттэн састааптаах хамсаандата кыттыны ыла.

“Өрөспүүбүлүкэтээҕи сүлүөт оҕолору патриотической иитиһигэ көбүлүүр тэрээһин быһымтынан өрөспүүбүлүкэ тэрээһиннэрин былааныгар чингик киирдэ. 2018 сылтан биһиги министиэристибэбит өйбүлүнэн ситиһиллээхтик ытыллар. Бу сыллар усталарыгар тыһымчанаан оҕо кыттар эбит буоллаһына, Чурапчы улууһа наар бириистээх миэстэттэн түспэтэ. Элбэх хамаандалар кыайыылаахтарынан тахсаллар. Манньык тэрээһин оҕолор дойдularын чизһин көмүскүүллэригэр көбүлүүр. Манна биһиги улууспут хамаандата: устуруойдаан хаамыыга уонна ырыага 1 миэстэни, устуоруйа ыйытыктарыгар 1 миэстэни, огневой рубетка 2 миэстэни, уопсай физическэй бэлэмнээх буолууга 1 миэстэни, байыаннай эста-

фетага 1 миэстэни, тактической мадиссиинэҕэ 6 миэстэни ылан, уопсай түмүккэ мунгутуур кыайыылаах буоллубут. Манна даҕатан эттэххэ, уопсай физическэй бэлэмнээх буолууга уолаттарга Айтал Куличкин 1 миэстэни уонна кыргыттарга Сардаана Старостина 1 миэстэни ылан, үөрүүбүт икки бүк үрдээтэ.” – диэн “Память” БПК уопуттаах салайааччыта, СӨ үөрэҕириитин туйгуна, оҕунан ытыыга “Манчаары оонньуулары” чөмпүйүнэ Александр Андреевич Оконешиников иһитиннэрдэ.

Чурапчы улууһун хамаандатын хамандыыра, И.М.Павлов аатынан Чурапчы орто оскуолатын 10-с кылааһын үөрэнээччитэ Дьулуур Попов: “Күрэхтэһии бэркэ ааста. Бэйэм быйыл номнуо үһүс сылбын кыттабын. Строевой хаамыыга бэлэмнэниини сыл аайы долгуйа күүтэһин”, – диэн санаатын үлэһиннэ.



© Сүлүөт кыайыылаахтара

# Сотору Чурапчы үөрэнээччилэрэ 70-ча сөмөлүөтү көтүтүөхтэрэ

**Кэпсиэхпин баҕарабын.** Улууска санга, сонун сүүрээннэри киллэрэр Иннокентий Новгородов туһунан кэпсиибин

Сэмэн ЖЕНДРИНСКЭЙ

Улуустуугар, ону ааһан, өрөспүүбүлүкэ кэспик биллэр рационализатор-блогер, чурапчылар лүөччүк "Кулибимыт" Иннокентий Николаевич Новгородов өссө былырын, нитиэх кустаах сааскы булт кэмин арыһан, күөлгэ хонон, дэлби тонгон тахсан, сарсыарда 5 чаас диэки сагарды утуйан истэбинэ, төрөппүт кыра уола төлөпүөннээн: "Эйигин "НТВ" ханаал үлэһиттэрэ, продюсер эрийэн, биэригэ устаары сураста. Сөбүлэхэр буоллахына, билигин сөмөлүөккэ билиэт ылабыт, онон суһаллык Москвага айаннаан", - диэн илдьиттээн, Новгородовтар дьэ кэргэн "За гранью" биэри дьоруойдара буолан турардаахтар.

Чурапчы улуустуугар туруу үлэһит, уһулуччу талааннаах дьон элбэх. Кинилэр истэригэр биэр оннук киһинэн, улууска 90-с сылларга маннайгы патентнамыт урбааннаыт, оройуонга бастаан пейджер сибээһэ кириэрин ситиспит, спутниковай антеннаны туруорбу, такси сулууспатын, чааһынай бэ-кээринэн тэринэн үлэһипит, сагалы тизхиникэ көрүнүн бэйэтэ танан онорор идэлээх киһинэн Иннокентий Новгородов ааттаахпытына, бука, сыыспаллыт буолуо. Иннокентий Николаевич соботокунаны барытын олоххо киллэрэн дьарыктанара олус дьикти. Кини бэрт эдэр сааһыттан тизхиникэни онорууга сыстыбытын, собуруу үөрэнэ сылдьан, араас санга технология сайдытын сэнээрбитин бэрт иһирэхтик кэспир. Итинтэн сиэттэрэн, тыа сирэ олох хаамытын

тэтиминэн мэлдьи сайдан иһиэхтээх — диэн санаанан салайтаран, күн бүгүгүгэ диэри ситиһилээхтик үлэһии-хамсыы сылдьар. Олорор дьэһэлэрин тас олбуоруттан саҕалаан, тизгэн иһигэр мунньуулан турар араас тизхиникэни, тизмирдэри, мындыр толкуйтан оҥоһуллубут көтөүр-таһаарар кырааннары, гараас иһигэр турар вездеходу көрөн, киһи сөүр эрэ. Бу барыта — соботох киһи бэйэтэ онорон таһаарыт тизхиникэлэрэ буолар.

●●● "500 тыһынча сууматтан 100-гэр 3 мм халыһнаах фанералары, пластиктары лазерынан быһар, гравировкалыыр станогу ыллыбыт. Итини таһынан үөрэнээччилэр, маннай, илиилэрин-атахтарын үөрэтээри, бэлэм моделлары сакаастаан ыллардым. Аан бастаан, ону хомуйарга, көтүтүгэ үөрэнээхтэрэ. Барыта холбоон, 70-ча устуука модель кэлэн сытар. Вырайыаклытын, хара маннайгыттан, Чурапчы улуустун кинигэр, чуолаан Чурапчы нэһилиэгэр суоттанабыт. Биллэн турар, нэһилиэгэртэн оҕолорун сырыы аайы сатаан таспаттар. Ол иһин бөһүөлөккэ 4 оскуола баарыттан, быһа барыллаан, 10-нуу оҕону былааннамыбыт, 7-стэн 10-с кылааска диэри үөрэнээччилэр сылдымактара диэн хааччахтаабылыт эрэри, билигин 5-с кылаас төрөппүттэрэ эмиз ыйыталаһаллар, ол иһин ыларга быһаардыбыт. Салгы тус интэриэстэриттэн көрөн иһиэхпит. Бу куруһуок чааһынай бэрээдэгинэн тэрилиннэ. Бэйэм Авиационнай-технической кулуубу былырын тэриммитим. Онон ол иһинэн Бэрэсидьиэн пуондатын федеральной граныгар кирисэн, бэйэбит номинациябытыгар кыйымылаах



▲ Аэроплан. /СЭМЭН ЖЕНДРИНСКЭЙ ТУХУОҕУГЭ

тахсан 500 тыһынча солкуобайы биэрбиттэрэ. Бу граммат 1 сыллаах буолан, хайаатар да 40-ча оҕону бэлэмнээхтээхпин. Салгы биэр эрэ сыллаах үөрэх буолбатах, ким эмэ өссө күүскэ дьарыктаныа, үүнүө-сайдыа. Бу куруһуокпут төлөбүрэ суох, босхо. Үөрэх дьыла түмүктэниэр диэри, биерди бөлөх нэдиэлэ-үө биерди күн дьарыктаныаҕа. Онорон таһаарыт оҥоһуктара бары көтүөхтээхтэр. Бастатан турар, оҕо моториката сайдыахтаах, килиэйдиргэ, настройкалыырга үөрэнээхтээх. Барыта — радиоуправляемая моделлар. Санга дьылга диэри, саамай боростуой моделларынан бастакы улахан күрэхтэһиһитин ытыахтаахпыт. Барыта — сөмөлүөттэр. Холобур, колтер диэн — атын. Сайдан истэхтэрин аайы, бэйэлэрэ атын сыаналаах моделлары сакаастаан онорон таһаарыахтарын сөп, бириэмэ көрдөрөн иһиһэ. Бастаан, куруһуок иһинэн күрэхтэһиһи буолуоҕа. Онтон оскуолалар иһи


ардыларыгар араарыахпыт, ол кэнниттэн эрэ өрөспүүбүлүкэ таһымыгар таҕыстаахпытына, атын кулууптары кытары хардары күрэхтэһиһипит. Маннык кулууп Дьокуускай куоракка эрэ баар. Чурапчы улуустун устуоруйатыгар хаһан даҕаны тэриллэ сылдымбатах куруһуок. Этэргэ дьыла, саҕалааһын баар, салгы онорон иһиэхпит турдаҕа. Этэнгэ буоллаҕына, үөрэнээччилэр сайдыахтара, тизхиникэҕэ сыстыахтара, сорох-сорохтор, баҕар, улахан авиацияга барыахтара дии.

Бэйэм чааһынай лайнербынан көппүтүм биэс сыл буолла эрэри, быйыл тизхиникэм табыллыбакка уонна бириэмэ даҕаны ыгым буолан, дьэ ис-тас үлэтэ кыайтарбакка, сайыным билибэккэ ааһан хаалла. Кыаллар буоллаҕына, бу балажан ыйын түмүктэниһэ, боруобалыыр көтүүбүн оноро сылдымадым. Итини таһынан, быйыл "Водомерка" диэн түөрт көтүөһэлээх бэлисэппинэн

Чурапчы эбэ ортотунан устан туораатым, табыллына. Бытаан содус эрэри, киһи холкудук ууга кириэн тахсар эбит. Ууга кирибиккин билбөккүн даҕаны, хонуунан сылдыр курдуктун.

Олорор Мурун Тыһымпыһаҕа турар Андрей Листиков аатынан үөрэтэр-онорон таһаарар кэмбинээт тэрилтэтин бастакы этэһигэр дьарыктаныахтара", - диэн онорон таһаарар үөрэх маастара Иннокентий Новгородов билиһиннээн кэспээтэ.

Улуустуугар элбэх ыччаты түмэр, санга талааннары арыһар бастакынан тэриллэр куруһуок кэспиллээхтик сайдан истин. Санга, сонун, ураты тизхиникэлэрин олоххо киллэрэр, дьону-сэргэни сөхтөрөр Иннокентий Николаевич бэйэтин дьарытын көрдөрүгө, кэспиргэ, сүбэлтиргэ мэлдьи бэлэм. Бу дьикти дьобуруун тэнитээри, сайыннараары, сэнээрэр-сэргиир дьонго элбэи сэнэргиир, быһаарар, сүбэлтир.



▲ Көтөүр кран. /СЭМЭН ЖЕНДРИНСКЭЙ ТУХУОҕУГЭ



▲ Куруһуокка аһа мьыт тэриллэр. /СЭМЭН ЖЕНДРИНСКЭЙ ТУХУОҕУГЭ

# Норуот фольклора – барҕа баайбыт, история кэрэһитэ

**Култуура.** Саха сиригээҕи Научнай киин архыыбыгар Чурапчы улууһун фольклора харалла сытар

**Чурапчы улууһа былыр-былыгыттан, айылҕаттан айырылаах элбэх ырыа-тойуксут, олонхотун, чабырдахыт, сэхэнньит үөскөн-төрөөн ааспыт түөлбэтин биллэр.**

Чурапчыттан Саха сириг үрдүнэ астырбыт С.А. Новгородов, Саввин, С.И. Боло курдук тыл үөрэхтээхтэрэ, фольклористар, этнографтар үүмүттэрэ.

Чурапчы (Боотуруускай) улууһун фольклорун хомуйуу революция иннинэ саадалаабыта. Аан маннайгынан Хайахсыт нэһилиэгин суруксута Н.Ф. Попов 1895 с. бэйэтин «Тойон Ньургун» олонхотун, Э.К. Пекарская соруудаһынан, сурукка тиспитэ. Бу олонхону 1898 с. И.Н. Оросин үрүгүр таһаарбыта, 1908 с. «Образцы народной литературы якутов» сирийэ бастакы туомугар кирибит. Онтон 2015 с. иккиннин бэчээтээн таһаарбыта.

И.Г. Теплоухов – Тимофеев «Куруубай хааннаах Кулун Кулустуур» олонхотун 1906 с. Амма улууһунттан төрүттээх фольклорист, этнограф Виктор Николаевич Васильев суруйбута. 1916 с. бу олонхону Э.К. Пекарская «Образцы народной литературы якутов» III туомугар таһаарбытара. 1958, 1985, 2014 сс. хаттаан таһаарбыта.

Тааттаттан төрүттээх фольклорист, этнограф Петр Ванифатьевич Слепцов 1920 с. Хайахсыкка кэлэ сылдьан, «Кыпчытын ойуун икки Мөндөл ойуун», «Өндэй ойуун», «Кытаанах Баллы», «Эр Элэй», «Илгилэ (Илгичэ)» диир үһүйээннэри суруйбута.

Ол кэнниттэн Чурапчыттан төрүттээх фольклорист, кыраайы үөрэтээччи, мусуой үлэһитэ, археолог Сэхэн Боло 20 сааһын туолуута, 1925 сылтан 1938 сылга диэри, төрөөбүт улууһун фольклорун, чуолаан төрүттэр, өбүгэлэр тустарынан үһүйээннэри, номохтору суруйуунан дьарыктанан барбыта. Киһи төрөөбүт Одьулуунугар, Хадаар, Алазар, Сылан, Мугудай, Бахсы, Чакыр нэһиликтэригэр сылдьан, «Болугур Айыыта», «Дыгын Тойон», «Омодой Баай, Элэй Боотур», «Омоллоон», «Бөрө Бөгүнгэр», «Барт Хара, Тыгын Тойон, Хоро ошоньоро Мөчөкө Бөрү», «Тороккой Баай», «Омуоруна баай» у.д.а. норуот кэспээннэрин хомуйбута, нэһиликтэр төрүччүлэрин оҕорбута. Бу киһи кэлин Илин Энээр атын улуустарын кэрийэригэр, Саха сириг хотугу оройуоннарыгар, Бүлүү сүмүүгэр экспедицияларыгар олук буолбута, фольклорист быһымыннан чөлүчү тугу интэрнаһиргинин билгэрэллэнитэ.

Эмиэ Чурапчыттан төрүттээх фольклорист, этнограф Андрей Андреевич Саввин тө-

рөөбүт улууһунгар 1935-1942 сс. хомуйбут баай матырыйааллара Саха сиригээҕи Научнай киин архыыбыгар харалла сыталлар. Ол курдук, «Тангара алгыһа» диир 2 алгыс, 1 «Былыргы андаҕар», 4 чабырдах, 4 «Танха-бичик», «Кубоох саннын угуоҕунан билгэлиир», «Ас кубаһаҥна оонньуур», «Түүлү итэҕэйи» диир бит-билгэ, түүлү тойонноһун бааллар. Ону сэргэ А.А. Саввин норуот ырыатын болҕомтоҕо ылан, 22 ырыа тылын суруйбут: «Эртэн арахсым», «Бырастылаһар ырыа», «Амма ырыата», «Таатта ырыата», «Дьахтары туйуу», «Дуомуна», «Хаартыһыт ырыата», «Остуол ырыата», «Этин ырыата», «Кыһы уоруу» у.д.а.

А.А. Саввин «Кытаанах төрдө», «Омодой Баай», «Бахсы төрүттэрэ» диир өбүгэлэр туһунан номохтору, «Туолумаба кыргыһымы», «Наахара сэриитэ», «Чакыры кытта Чэппиэдэй сирэ былдыһаһыта» диир быллыргы кыргыһымылар, сирэ былдыһаһы туһунан кэспээннэри, «Уот Истаарыһын», «Күүрэй Боппуок», «Баһаарын күлүбэ», «Моохо Намыын кэччэгэй баай», «Кэччэгэй баай», «Куту-йах», «Абаайы», «Бадырыһына» диир биллиилээх дьону, баайдары, «Тигиллээх сирэйдээхтэр», «Суһуохтаах дьон» саха сиригэр олоһобут биес уустарын, «Кыһы эргэ биэри», «Танханы иһиллээһин» сиртуом, «Тэбирис Ойуун», «Төрөнөй Ойуун», «Ойуун ийэ кыһа», «Ойуун дьааһыһыта», «Удаан ардаагы түһэриитэ», «Ойуун айата», «Ойуун эттэниитэ» диир ойууннааһын, «Бах тангара», «Уу оҕуһа. Дыл оҕуһа», «Хотон иччитэ», «Сүллүкүүн», «Мас Байанай», «Үөр тангара», «Түктүгүлээх үөр», «Сата таас», «Киһи кута», «Сүөһүнү кыйдаһын», «Абааһылар мунбаахтара» диир итэҕэл, «Тойон кыһыл», «Кыталык тангара», «Куба төрүт» диир тотемнай көтөрдөр, «Киһини туттуу өлөрүү», «Ыгырдыт», «Мочоот Ыстапаан көмүүтэ», «Кэрэх», «Тымынаахты көмүү», «Чачыгырмыр Таас ойуун угуоҕа», «Былыргы көмүү» у.д.а. киһини көмүү туһунан араас ис хоһоонноох норуот кэспээннэрин сурукка-бичиккэ тигиз хаалларбыт үтөө өгчөлөөх. Бу матырыйааллары, биер өттүнэн, этнографическай курдук эмиз көрүөххэ сөп.

Андрей Андреевич научнай ыстатыйаларын, үлэлэрин бу матырыйаалга, чуолаан төрөөбүт Чурапчытын улууһунгар хомуйбут номохторугар олоһуран суруйбута диэтэхпитинэ, сыыспаппыт.

Норуот тылыннан уус-уран айымньытын хомуйууга идэтибит фольклористары кытта штаты таһынан кэрэспэдиэннэр, олохтоох учууталлар, үөрэхтээх дьон, энтузиастар

субталара улахан. Оччотооҕу Тыл, литература уонна история институтугар 1937, 1941, 1944, 1950, 1969 сс. «Корреспонденттар матырыйаалларыгар», «Чурапчытааһы литературнай куруһуок матырыйаалларыгар» Чурапчы оройуонуттан фольклор матырыйааллар эмиз кирибиттэр. А.Ф. Бояров, С.С. Бережнев, Е.Е. Лукин, Г.С. Борисов, И.П. Козлов, А.Д. Местников, Е. Кампеев, Н. Васильев, Е.И. Говоров, Е. Макитина, А. Смолина, П. Соловьева, Г.К. Ноговицын, В.Д. Пермяков, М. Пестряков, Н.С. Соловьев, И.И. Захаров, Н.Н. Макаров, Н.М. Гурьева, И.И. Спиридонов, М. Тюринин, Х.И. Егоров, Дмитриев В.Н. у.д.а. биердирдээн кэрэспэдиэннэр матырыйаалларын институтка ытан үйэтиппиттэр. Бу дьонтон ордук таһаарылаахтык Хаҥалас улууһунтан Е.Е. Лукин Чурапчыга кэлэн үлэтин сылдьан хомуйбут үлэтин чорботон бэлиэтибит. Тааттаттан төрүттээх А.Ф. Бояров Уус Алдан биллэр олонхотун Д.М. Говоров «Бүдүрүйбөт Мүдүбү Бөгү» олонхотун суруйуута хаста да бэчээттэнэн тахсан аатырбыта. Киһи Чурапчыга 1935 с. сылдьан, П.М. Окешниковтан «Кыс Ньургун» олонхотун суруйан хаалларбыт эбит.

Фольклорист А.Н. Данилова «Из истории собирания фольклора в зоне заречных улусов» диир ыстатыйатыгар: «В Чурапчинском улусе собирательством фольклора занимались М.Д. Попов, И.Г. Собакин, Г.И. Эртков... Также местный фольклор изучали и записывали студенты ЯГУ во время фольклорной практики. Так в Таттинском и Чурапчинском районах работали А. Смолина, А. Макитова, Соловьева, которые собрали довольно большой материал по преданиям и рассказам о политемыльных, живших здесь. Кроме них, в этих районах известны имена Е.С. Кампеева, Н.П. Васильева, также собиравших произведения народного творчества», – диир суруллубут (Данилова, 2004, с. 45). Ону сэргэ, Бүлүүтээҕи педагогическай училище устудьуоннара топонимиканы үөрэтипит Багдарымын Сүлбөҕэ элбэх матырыйаалы, үһүйээн-номоһу хомуйан кэлэллэрэ. Оно олоһуран, сир-дойду, киһи аатын картоката оҕоһулуна, кинигэлэр таһыстылар.

Идэтибит фольклористар – Г.У. Эргис, П.Н. Дмитриев, Г.М. Васильев, тыл үөрэхтээхтэрэ, диалектологтар – П.С. Афанасьев, Е.И. Коркина, М.Д. Кривогорницын Чурапчыга кэлэ сылдьан, фольклору суруммуттара. 1940 с. матырыйааллар сорохторо, араһа, П.П. Барашков, М.Д. Кривогорницын тэрийбит бастакы фольклорнай-диалектологическай экспе-

диция чэрчитинэн хомуллубут быһыылаах. 1960 с. тэриллибит диалектологическай экспедиция норуот тылыннан уус-уран айымньыга болҕомтотун ууран, манна тыл сүмэтэ-сүөгэйэ баарын өйдөөн, фольклор араас жанрын сурукка-бичиккэ тиспитэ. Бу экспедиция чэрчитинэн Чурапчы оройуонугар П.С. Афанасьев үлэлээбитэ. Оттон Е.И. Коркина Уус Маайа оройуонугар саха түөлбө тылын үөрэтэ сылдьан, бэйэтин биер дойдулааһын, Чурапчы оройуонун Хадаар нэһилиэгиттэн 1942 с. Уус Маайага көһөн кэлбит Егор Степанович Саргыдаевы көрсөн, «Хонду Куосатын ырыата», «Сайын ырыата», «Сүүрүк аты баайы», «Тулаайах ово ырыата» диир норуот ырыаларын суруммут. 1960 с. бу киһи 52 саастаах эбит.

1964 с. Тыл, литература уонна история институтун фольклор экспедицията олонхотунттан анкеталарын толорбут. Фольклор жанрын анаан-минээн хомуйбатахтар эбит.

1972 с. өрөспүүбүлүкэтээҕи I-кы фольклор бэстибээлэ буолбут. Ол кэмгэр таабырыннары, оһуохайы, норуот ырыаларын толорууну суруммуттар. Ол кэнниттэн Чурапчы фольклорун матырыйаала Саха сиригээҕи Научнай киин архыыбыгар киирэрэ тохтообута хомолтолоох. Маннык хартыына Чурапчыга эрэ буолбакка, Саха сириг үгүс улуустарын фольклорун хомуйууга көстөр.

Арай 30 сыл буолан баран, 2002 с. Гуманитарнай чинчийи институтун фольклористара Илин Энээргэ бара сылдьан, Чурапчы улууһун Мындааайы, Арыылаах нэһиликтэригэр, сэтинньи 29 күнүттэн ахсынньы 11 күнүгэр диэри, 17 киһини кытта көрсөн, 2 чабырдахы, 59 норуот кэспээнин, номоһу, 5 актыыны, 14 автобиографияны, 4 этнографическай матырыйаалы, 4 үгэни-хоһоону, 4 сиртуом толоруллубутун, 1 остуоруйаны суруйбуттара, 76 киһини анкеталаабыттара [Протодеяконова, 2008, с. 79]. Көстөрүн курдук, норуот ырыата-тойуга, алгыс, оһуохай букатын суох эбит. Бу матырыйааллар билигин даһаны цифровой көрүнгө түспэччэ, расшифровкаламмака, бэчээттэмээччэ сыталлар. Экспедиция кыттылааһа Е.Н. Протодеяконова бэлиэтээбитинэн: «Большое место в нем занимают рассказы о предках, о Чурапчинском переселении, чабырхахы. Необходимо отметить ценность воспоминаний, рассказов, записанных в селе Мындагай от Дьячковского Егора Семеновича (1926 года рождения). Он сохранил в памяти уникальные фольклорные материалы. Некоторые знаатоки хранят в памяти всю родословную своего рода, своего

наслега. Со слов таких знатоков записан целый цикл преданий. Особого внимания заслуживает Данилова Мария Устиновна – Бакаа Маайа (1927 г.р.) из села Арылаах Чурапчинского улуса. Она исполнила чабырхахы об окружающей жизни, о людях» [Протодеяконова, 2008, с. 81].

Өрөспүүбүлүкэҕэ биллэр чабырдахыт М.А. Герасимова – Сэнгээрэ «Чурапчы фольклора» диир кинигэтигэр төрөөбүт улууһун талааннаах дьонун уус-уран тылыннан айымньыларын: номохтору, үһүйээннэри, быллыргы кэспээннэри, чабырдахтары, үгэлэри, тойуктары, алгыстары – тус-туһунан түһүмэххэ арааран киллэрдэ.

Оттон С.К. Макаров аатынан Чурапчы гимназията «Күн Өркөн» экспедиция-лаабырын тэрийэн, 2008 сылтан фольклорнай матырыйаалы хомуйар эбит. Бу сыллар тухары фольклор араас жанрыттан элбэх матырыйаал хомуллубут: 19 быллыргы сэхэн (үһүйээн, түбөлтө, номох), 16 норуот ырыата, 16 алгыс, 11 тойук, 10 оһуохай, 7 олонхо, 6 чабырдах, 2 таабырын. Бу матырыйаалларын түмэн, «Тыл тымынаах кэрэһиттэрэ» диир кинигэни бэлэмнээбиттэр. Нэһиликтэринэн, экспедиция суолунан 7 түһүмэххэ арахсыбыт. Информант айы олоһун кэспээнэ, хаартыска-та кирибит. Биердир-иккили толорбут айымньытын холобура бэриллибит. Урукку өттүгэр үксүн үөрэҕэ суох дьонтон суруйар эбит буоллахтарына, аныгы үйэҕэ киһи барыта үөрэхтээх, ордук култуура, үөрэлэрин эйгэтин үлэһиттэрэ фольклору интэрнаһиргинир эбиттэр. Урут истибиттэрин, аахпыттарын кылгатын кэспээннэри эбэтэр бэйэлэрэ айыттарын толоруулар баар. Сороһор литературнай айымньы норуот ырыатын истилинэн толоруллар буолбутун дьон норуот ырыата дии саныыра көстөр, ол да түгэнигэ тыллара уларыйбыт курдуктар, ол аата импровизация ырыата сии биер туттуллар эбит. Суруллубут олонхону атын дьон хайдах толорорун анаан үөрэтэр эмиз туһунан тиэмэ буолуон сөп дии санаатым. Холобур, «Кудун Кулустуур» олонхо тиэкиһин уонна аныгы толорооччулар хайдах сангарыттарын тэннинэн көрүөххэ сөп. Ол быһыһыгар урут-урукттан биллэр өбүгэлэр тустарынан номохтор, Улуу Куданса, Куту-йах курдук А.А. Саввин суруйууларыгар баар дьон аата эмиз көстөр, оһуру эмиз тэннинээххэ сөп буолуо.

**Айталиа Кузьмина,**  
олонхону чинчийэр саха учуо-  
найа, филология билимин  
хандьыдаата

# Өрөспүүбүлүкэ национальнай бибилэтиэкэтигэр — Чурапчылар

**Култуура.** СӨ Национальнай бибилэтиэкэтэ балаҕан ыйыгар 100 сылын туолар

Салгыта.



**Мария Егоровна Яковлева**  
(05.04.1946-29.07.2010)

Аята Дьөгүөр II – Одьулуунтан төрүттээх, игирэ аҥаара этэ. ХТЗ тыраахтары перегоннаан кэлэн иһэн, алдынан, сиргэ хонон, тыҥа ыарыһах буолбута. Ийэтэ Маайа – төрдө Мындаҕаайы, манньыксыт эбит. Кыһа I-кы кылааска киирэр сылыгар эмискэ ыалдьан өлбүтэ.

Төгүрүк тулаайах хаалан, Мария Диринг детдомугар, оскуола-интернатка үөрэммитэ. Оскуоланы бүтэрээт, Урэх Күөрүдэ ыччат пиэрмэтигэр манньыксыттабыта. 1973с. Хабаровскайдаағы Култуура институтун бибилэтиэкэ салаатын бүтэрбитэ. 1967-1968сс. А.С.Пушкин аатынан бибилэтиэкэ МБА младшай бибилэтиэкэринэн, 1969с. МБА сиктэригэр сэбиэдиссэй эбээһинэһин толороочунан; 1973 с. национальнай кыраайы үөрэтэр отделга старшай бибилэтиэкэринэн үлэлээбитэ. 1985 с. национальнай литература отделын сиктэригэр старшай библиограбынан, 1988 с. Хотугу норуоттар литератураларын сиктэрин сэбиэдиссэйи солбуйааччынан, 1992 с. олунньу 6 күнүттэн сэбиэдиссэйинэн ананан үлэлээбитэ. НВ Подсобнай пуонда комплексованиетынан дьарыктаммыта, ааҕааччылары хааччыйыта, маассабай дьаһалларга үлэлэспитэ.

Сэбиэдиссэйинэн үлэлээн, аҕыйах ахсааннаах Хотугу норуоттар кинигэлэрин пропагандалааһынга сүҥкэн үлэни ыыппыта.

Кинилэр тылларын уонна култураларын муньан, “Саҥарар кинигэ” элбэх матырыяалларыннан хааччыйытара.

1992 с. СӨ НВ норуоттарын отделгар сэбиэдиссэйинэн ананан, 1993 сылтан Хотугу норуоттар литэратирэлэрин сиктэре киллэриллибитэ. Кини салайар отдела национальнай общиналары кытта биир сүбэнэн пуонданы хаҥатыыга үлэлэһэн, араас ие хоһоонноох културунай-маассабай дьаһаллары ыыппытара. 2000-2005 сс. Саха сиригэр норуоттарын литературатын сиктэрин сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. Сүбэ ыйынньыктар сирэйлэрин онорууга үлэлэспитэ. Ол курдук, “П.А.Ойуунускай аатынан бириэмийэ лауреаттара”, “Хотугу сулу” (1926-1986) ыйынньыктары, халандаардары, событиелар хроникаларыгар ыйынньыктары, САССР бэчээт Летопись онорууга үлэлэспитэ. Элбэх бибилэтиэкэ үлэһиттэрин сэминээрдэригэр, кэмпириэнсийэлэригэр кыттыбыта. 1980 с. Хабаровскайдаағы САССР културатын күннэригэр, 1992 с. Бүтүн Россиятаағы эбэнкилэр сийэстэригэр кыттыбыта.



**Полина Гаврильевна Николаева** — СӨ судаарыстыбаннай-гражданскай сулууспатын туйгуна, «СӨ културатын туйгуна», Үлэ бэтэрээнэ.

Полина Гаврильевна 1961 с. Дирингэ П. С. Борисова уонна Г. Н. Николаев дьыа кэргэннэригэр төрдүс оҕонон күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ Парасковья Степановна – тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ, Болтоҕо төрөөбүт. Чурапчы педучилищетын бүтэрэн, Чурапчы оройуонугар, барыта, 20 сыл учууталлаабыт. Салгыы Сунтаар, Томпо оройуонугар, Дьокуускай куоракка үлэлээбит. Аята Гаврил Николаевич – Мындаҕаайы, Николаевтартан төрүттээх, тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ.

Полина Дьокуускайга 26 №-дээх оскуоланы бүтэрэн, 1982 с. Хабаровскайдаағы Култуура институтун бибилэтиэкэ-библиограф идэтин баһылаабыта. 1982-1998 сс. Дьокуускайдаағы оҕо бибилэтиэкэтигэр информационай-библиографическай отдел методикэскэй салаатыгар үлэлээбитэ. 1998-2009 сс. СӨ Президентин бибилэтиэкэтигэр үлэлээбитэ.

Ити кэмнэргэ «М. Е. Николаев – президент : [в 2-х ч.]» (Якутск, 2001); «М. Николаев: Власть. Общество. Доверие», (Якутск, 2008); «Правительство РС(Я): веки истории» (Якутск, 2009) уо.д.а. кинигэлэри таһаарсыбыта. 2009-2018 сс. СӨ Бэрэсэдьиэн уонна Бырабыыталыстыбатын дьаһалтатын күннээҕи хонтуруол Управлениетыгар, мониторинг уонна хонтуруол Департаменыгар үлэлээбитэ.

2018 с. библиография отделын библиотечнай-информационай хааччыйыы Киинин кылаабынай бибилэтиэкэре, 2019 с. «Актуальная Якутия» дьин өрөспүүбүлүкэ сайдыытыгар тирээн турар боппуруостарга информационай-аналитическай бүлүүөннэри таһаарыыга үлэлэспит.

Полина Гаврильевна 9 таһаары ааптара уонна 8 таһаарыыга онорооччу-эрэдээктэринэн үлэлэстэ.

Ол иһингэр «Административно-территориальное деление РС(Я), 1922-2010 гг.»; «Якутский край: эволюция системы административного управления, 1632-1917 гг.»; «Формирование гражданского общества в РС(Я): на примере взаимодействия органов власти и некоммерческих организаций»; «Потепление климата и таяние вечной мерзлоты: адаптация к климатическим изменениям»; «Экологические проблемы арктических и северных территорий РС(Я)»; «Лесные пожары в Якутии»; «Наводнения в РС(Я)»; «СВО: помощь РС(Я) участникам специальной военной операции». Өрөспүүбүлүкэ хаһыаттарын библиографиялааһын үлэтигэр кыттыбыта. Ол курдук «Поленскому пути» (1942 с.) сурунаал, «Кыым» (от ыйа-ахс. 1953 с.), «Соп. Якутия» (от ыйа-ахс. 1946 с., тохс. бэс ыйа 1954 с.) «Автономная Якутия» (от ыйа-алт. 1930 с.) хаһыаттарга бэчээттэммит ыстатыйалары, суруйуулары испинһэктээн, «Указатели содержания» дьин ыйынньыктары бэлэмнээбитэ.

2021 с. национальнай библиография Киинин салайааччы библиограба. Информационай-аналитическай бүлүүөннэр таһаарыларын ыһыктыбакка, 2022 с. «СӨ хаһыаттарын ыстатыйаларын» судаарыстыбаннай-библиографическай ыйынньыктарын таһаарыыга үлэлэһэр. Барыта 12 мыйынныгы онордо. Ону тэнэ 2024 с. «Долганнар (XVII үйөтөн-2022 с.)» дьин ретроспек-



тивнай библиография ыйынньыгар үлэһити сылдыар.

**Лидия Гаврильевна Федорова** — СӨ културатын туйгуна, Ыччат Бүтүн Сойуустаагы Ленинскэй Коммунистическай Сойууһун Бочуотунан грамотатынан, ХИФУ ректорын грамотатынан, РФ үөрэх уонна наука министиэристибэтин Бочуотунан грамотатынан наҕараадаламмыта.

1965 с. Чурапчы оройуонун Болтоҕо нэһилиэгэр элбэх оҕо-лоох Лебедевтер дьыа кэргэттэригэр сэттис оҕонон күн сирин көрбүтэ. Ийэтэ Акулина Ивановна — Чурапчы көһөрүллүүтүн кыттыылааҕа. Аята Гаврил Дмитриевич туруу үлэһит этэ. Болтоҕо абыс кылаастаах оскуолатын, салгы Дирингэҕи физика, математика кылааһын үөрэнэн бүтэрбитэ. Болтоҕо «Эрчим» ыччат комсомольскай фермаҕа старшайынан үлэлээбитэ. Н.Д. Субуруускай аатынан сопкуоска, ферманан аан бастагынан рекорд олохтоон, “Социалистическай үлэ кыайымылааҕа”, “Н.Д. Субуруускай аатынан бириэмийэ” лауреатынан буолбута.

1988 с. Хабаровскайдаағы култуура судаарыстыбаннай институтун бүтэрэн, Чурапчытаағы кини бибилэтиэкэ методико-библиографическай салаага үлэтин саҕалаабыта. Ити сыл сэттинньиттэн Сыланнааҕы филлалга бибилэтиэкэринэн, салгы сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 1998-2003 сс. В.Г. Белинскэй аатынан бибилэтиэкэ кыраайы үөрэтэр салаага бибилэтиэкэринэн үлэлээбитэ. 2003-2012 сс. СӨ Национальнай бибилэтиэкэтигэр Национальнай уонна кыраайы үөрэтэр библиография киинин ретроспективнай национальнай уонна кыраайы үөрэтэр библиография салаатыгар сүрүн библиограбынан, 2012-2017 сс. М.К. Аммосов аатынан ХИФУ научнай бибилэтиэкэтигэр Информационай кини сэбиэдиссэйинэн, 2017 с. СӨ Национальнай бибилэтиэкэтигэр ретроспективнай национальнай библиографическай, 2019 с. национальнай библиографическай салаа сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 2021 с. балаҕан ыйыттан Национальнай библиографическай кини сэбиэдиссэйинэн үлэһит.

Суруйааччылары, учуонайдары, култуура, искусство үлэһиттэрин сырдатар элбэх библиографическай ыйынньыктары: «Саха норуотун суруйааччыта Д.К. Сивцев-Суорун Омоллоон», «М. С. Иванов-Бадрыйы Сүлбэ — саха бастагы топонимһа», «Саха сиригэр губернатор И.И. Крафт (1861-1914)», «Н.И. Харлампьева», «Бурцев Анатолий Алексеевич», «Михайлова Е.И.», «Вашарина Э.К.», «Гоголев Анатолий Игнатъевич», «Илларионов В.В.», «Оконешникова А.П.», «Петров Ю.Д.», «Родионов Г. Н.», «Лиза Решетникова — музыкант, сырдатааччы, учуонай» уо.д.а. “СӨ кэра-балиэ күннэрин календардара” (2005-2013), Улук Илин регионун “Бириэмэ уонна событиелар” (2005-2013), «Саха сирэ Аҕа дойдуга Улуу сэринитигэр: 1941-1945 сс.», «М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илинги федеральной университет периодическай бэчээкэ», «М. К. Аммосов аатынан Хотугулуу-Илинги федеральной университет научнай үлэтэ»,

Судаарыстыбаннай библиографическай ыйынньыктар: «СӨ хаһыаттарыгар, киирбит ыстатыйалар», «СӨ сурунаалларыгар, киирбит ыстатыйалар», «СӨ периодическай таһаарыыларга уонна да атын библиографическай ыйынньыктары хомуйсубута, эрдээксийэлээбитэ.

Дьэ, ити курдук, талан ылбыт идэлэригэр бүтүн олохторун анаан, 100 саастаах Национальнай бибилэтиэкэ үлэтин историятыгар сүҥкэн кылааттарын киллэрсит биир дойдулаахтарбытынан кизан туттан, кэнчээри ыччаттарбытыгар кэпсээммитин салгыы ыһтыахпыт.

Мария Герасимова - Сэнгээрэ

СӨ НВ. Пуондатын уонна Виртуальной музей матырыяалларыттан бэйэлэрин тус актыыларыттан киирда.

Сынналанга

# Эр дьон ытаабат!

**Салгыта.**

йэлэрин күүстэринэн ууну булкуйа сатаан, Уйбаанчык өлүгүн эрэ булбуттар.

Ити быһылаан кэнниттэн ыстапаан бөһүөлөктэн көспүтэ. Ханна да барбытын ким да билбэт, ууга тааһы бырахпыт курдук, сүтэн хаалбыта...

Самаан сайын барахсан сатыылаан турар кэмэ. Күөх чаран суугунас солкобо сууланан, ситэн-тупсан турар. Ханна эрэ юбэ этэн чоргууар, күөрэгэй ыллаан дырылыыр. Чуумпурбут өрүс холкутук устан, барытын мөлдөспүтүтү мэндээрийэ сытар...

Арай мин чугас ыалым эргэ дьыэтин таһыгар Марба ыйылыыра иһиллэр. Ыстапаан талах ынабын туппугунан, умса түһэн сытан хаһытыыра дууһабым ытатар. Мин онно кинини уоскута сүүрбөппүн. Билэбин - кини олобо ыараханын. Оннук түгэнэ сүрээдим ытырыктатан ылар, тэнгэ кыланыан бабарар... Эр дьон ытаабат! дьин туттунабын...

Римма Корякина - Хотууна

«Хайа, бу хайалара бачча ыраах муна-тэнэ сылдыабын?» - дьин обонньор билбэт киһитин бэрт кытаанахтык, сөбүлээбэтэхтии ыйытта. Ыстапаан хатырбыт уоһун кирдээх ытыһынан саба туптан, көхсө ыгданнаан барда. Быһыта-орута да буоллар, туох издээнгэ түбэспүтүн иэспии сатаата. Ол көпсээниттэн обонньор тымныы уунан саба ыстарбыт курдук этэ «дьар» гына түстэ.

Иллэрээ күн биир ууга туспүт киһини булбуттар үһү дьини истибитим. Уонна кими да булбатахтар. Чэ, эн аһаа, чэйдэ ис, бу сарсыарда буһарбыт хааһым тобоҕо баар, мантан сизэн сэниэтэ киллэр, - дии-дии, обонньор тымныы чэйи ылтаһын куруускаба кутта, хойуу хааһыттан баһан Ыстапаан иннигэр үгүлүттэ.

Нөһүө күнүгэр Ыстапааны обонньор мотуоркаба олордон бөһүөлкө дьэри илдьэн биэрдэ. Киһэ харангарыыта тиийдилэр. Олорор ууга ылдыамыттарын туһунан бөһүөлкө бары истэн, туспа аймана олоролор эбит. Бэ-

## Күһүңгү тыа (дьүһүйүү)



Күөх солко хаарыс таһаһын кэппит мастарым хаһыңга хаарыллан, тымныыга куустаран, силбиккэ сиигирэн, кэктэн бардылар. Хотун хатын маһым эрби биитини, кырыылаах кэтит сэбирдэбин көмүс дуйунан сотунна, оттон дьүөгэтэ тэтинг мас боллоруттаҕас кырылардаах сэбирдэбин «хатынган хаалсыбатах киһи» - дьин, саһархай кыраасканан биһиннэ, кытыыларын кыгардан астынна. Сайа охсор тыалтан тэлибирииллэрэ күүһүрдэ, туураларыттан туллан түһүөхтүү, салибирэстилэр. Күн уотун күлүмүгэр олус тупсан көһүннүлэр. Хара тыа баһылыга Тойон тиит хаһыңга кыайтарбакка, балаҕа кэм тулуйда, кэмим югүлэ дьэбиттии, олохтоохтук саһарда, араҕастыйда. Сэксэнгөнүн үүнэр сэлпэрээктэр эрдэттэн ылсыһан, күһүңгү таһастарын кэппитинэн бардылар. Кинилэргэ ханыылаһан, көккөлөһө үүммүт ыаллара - сибэккилэр дьэрэкээн ойуулара сүтэн, күгдэххэй өгнөнөнүлэр. Айыллыбыт аналларын толорон, мутукчалаах мастар куоппаһырыбыт үөскөхтэрин - хайынан силимнээтилэр, ох курдук онгоһуннулар, сип курдук ситэрилиннилэр. Устар кыһыны этэнгэ туораары, атын үүнээйилэр ас куттулар, сүрэхтэрин чопчутун - сизмэлэрин тарбатаары, кыһалбаҕа ыллардылар. Онуоха ис кыахтарынан тыалыын-куустуун, уулуун-хаардыын, көтөрдүүн сүүрэддиин бары көмөлөстүлэр, айылба сиздэрэй симэхтэрэ ситимнэрэ сүппэт, удьуордара утумнанар кыабы ылан, өрө тыыннылар, астыннылар. Хардарыта көмөлөсүһүү кытыан бэрдэ манна баар эбит, өйөһүү күттүөннээбэ манна тэнийбит эбит. Аны кыһыңгы тымныыга хаарыллыбатын, үлүйэн

өлбөтүн дьин, көмүс тэнгэ күндү астаах сизмэлэри оттуун-мастын сэбирдэхтэрин түһэрэн дьапталбалаары, тыалы көмөлөһүннэрдилэр, ол обургу үрэн сиксийэн, сэбирдэх үңкүүтүн тэрийдэ, «көмүс ардабы» түһэрдэ. Көрүөктэн дьикти үчүгэй көстүүнү күн саһарбатыныын алтыһыннарда, «көмүс күһүн кэллэ» дэттэрдэ. Көмүс торбо түһэрин кытта, күһүңгү ардах сэксэнгээбэт гына силимнээтэ, ыһыллыбат гына ыксары ыксарда, сахсаннаабат гына дьылпиниттэ.

Оо, күһүн, күһүн! Эһиил тиллэн- тыллан таһсарын курдук, сизмэлээх ас кичэйэн харайылынна, халың суорбанынан сабылынна, хатабаланан хаттыктанна. Олох салбанар тутула онгоһулунна, кэнчээрлэрэ кэхтибэт кэскилэ тэрилиннэ.

Оо, күһүн!

Тамара Евграфова - Хонкуйа Хотун

Дьылаппы маһы дьини	Кыһыл таба бийио	Уонэ-уонэ охтубут сытыган кур от	Салаһы саата тар	
Тайба ортотугер кини кууахтаах сир	Ону маһы турар атахтаах сытыгары нас			Көр
	Быһа охтубут быһаһаһын			
С. Данилов романа Барымаһы кубалар	Ба... батэринэн		Көһү-сүөһү өрүү сылдыар сирэ	Иккитэ буспүт киллэнэ
		Сөбүлээбиккин ыл	Көмүлүөк оһоһ турбата	Далан Тулаһаһ оһотугар тумат хоһууна Дарыта оһотэ
Таһырынна				
... кистэ-лэн		Могус	Ыһар тыл	
		Албас, хомуһун	Саһа сөбүлүүр мизэстэ	Сөп
	Төбөнү харыстыһар бергөһө			
		Аһы хөһө-наһа аналлааһ		
Киниэ "оһо"	Кыһылы			
Ис уорган		Туннук чаһа	Эбиско тыл	Ситим тыл
		Биир ... эт		

«Сканворд»: тэрийэччи ИП Данилова М.А. «ТААЙ сахалыы сканворд 9» ылыпынна. Хаһыат 35 нүөмэригэр таһсыбыт сканворд эппизтэра. **Туруору:** Хонуу, омоох, Хотойук, ЛОР, оһо, томороон, Нохтоһон, от, охторор, тонгук, Дордоон, соргу, Буоратай, туруйа, эт, холото, аар. **Сытыары:** томторук, толон, сурт, Мороду, сорох, кэтэ, хоноро, хоһо, хоһордооһ, ордо, оргул, оо, боһуу, уоһта, куомун, ур.

### Хаһың хаарыйбыт хатыңга

Хаһың хаарыйбыт хатыңга  
Хотун дьахтар курдуктун,  
Көмүс дуйгун бүрүнэн,  
Симиктик хонкуйан тураһын.  
Олоһум кэрчигин сипсийэ,  
Эргиллибэт эдэрбин санаттын,  
Курус тыаллыын сизтиһэн,  
Кууһан ыһың дууһабын.  
Сайыһабын мин сайыны -  
Кэрэ кэм эргиллибэт кэрдийһин,  
Тоһо эрэ, тоһо эрэ  
Чункук, курус...  
Кэхтии дуу, кырдыы дуу?

Евдокия Катакова-Чэлгийэ

Дьикти кэммит ырыаларын  
Алаас, чаран дьэһэрэтэллэр,  
Саһа хоһоон тылларын  
Сырдыы-үөрэ сипсийэллэр.

Венеслав Хон

### Күһүңгү санаа...

Күһүн көмүс күлүмэр,  
Хатың чараас күлүгэр,  
Аспыт кэмин аһыйан,  
Аһам дьахтар санааргыыр...  
Сиккиэр сэмээр сипсийдэ:  
-Оһо, эдэр саастарың  
Киирбэт күннээх алааска,  
Күлүгэ суох сырдыкка...  
Эдэргин эргитэ сатаама,  
Саһырыккын сиримэ,  
Сэбэрэн тулсарын күүтүмэ,  
Сизркилэ иннигэр уһаама...  
Дьоһун саһың кэрэлээх,  
Дьоһуур дьикти кэһиилээх,  
Олоһун көмүс күһүнүн  
Көүс, сырдык ыраалаах.

А.Солуомаба-Айталыма

Киһи уонна сокуон

# Булчуттар, сокуону, быраабыланы тутуһаргыт булгуччу ирдэнэр!

**Саха Өрөспүүбүлүкэтигэр күһүҥгү күүс көнүлэ саҕаламмытынан уонна туһахтааха, тытааҕыны бултааһыҥга көнүл чугаһабытынан, булчуттар, манньк быраабылалары булгуччу тутуһаргыт ирдэнэр:**

— биллэрин курдук, саа хаһаайына бэйэтин аатыгар докумуоннаах саатын опорор аадырыһыгар бары ирдэбиллэри тутуһан, туора дьон көрбөт сиригэр — тимир сизэйпэ иһигэр харайыахтаах, онуоха саа уонна саа ботуруоннара тус-туспа харайыллыахтаахтар;

— булчут бултуур сиригэр ханньк баҕарар көрүҥнээх тырааныспарынан барарга сааны анал чехолга илдьэ сылдыахтаах. Ону тэнэ саа иитиитэ суох буолуохтаах, ботуруоннара туспа хааланыахтаах. Өскөтүн, саа анал чехола суох эбэтэр чехол иһигэр иитиилээх сылдыар түгэнигэр, туһааннаах киһи административнай эпизитинэскэ тардыллар (ст. 20.12 КоАП РФ).

— өскөтүн, саа докумуонун [РОХа – разрешение на хранение и ношение оружия] көнүлэ бүппүт түгэнигэр, булчут саатын бултуу илдьэ барара, дьэтигэр туруорара

да көнүллэмэт. Бэрэбиэркэ кэмигэр туһааннаах киһи административнай эпизитинэскэ тардыллар уонна саата былдыанар (ст. 20.11, 20.8 КоАП РФ). Оннук түбэлтэ тахсыбатын туһугар, саабыт көнүлэ бүтүн иннинэ, хаһан баҕарар болдьобун уһатыыга сайабылыаннаа биэрэргит булгуччулаах. Ол эрэри илдьэ сылдыар саатын көнүлүн болдьобо бүтө биир ый иннинэ, Росгвардия салалтатын иһинэн Чурапчы оройуонун лицензиялыыр-көнүллүүр үлэ отделениетыгар кэлэн уһаттарара булгуччулаах – холобур, саа докумуона 10.06.2025с. бүтэр буоллаҕына, саа докумуонун 10.05.2025с. дээр туттарыахтааххыт, ол эбэтэр биир ыйын хойутаппакка, хаһан баҕарар аҕалыаххытын сөл. Аадырыспыт: Чурапчы сэл. Крупская аатынан уул. 3 "а" №-дээх дьэитэ, 28 №-дээх кабинет;

— булчут бултуур сиригэр тийэн, бары ирдэбиллэри тутуһан, сааны илдьэ уура, харайа сылдыы быраабылаларын толоруохтаах. Ол курдук, дурдаҕа (сэхээккэ) киирэн баран биирдэ саатын чехолтан оруохтаах, бултаан бүтэ да, ботуруоннарын саатытан ылыахтаах. Итиилээх да, итиитэ суох да буоллун,

саатын дьон дьэки туһаайыа суохтаах. Массынаттан эбэтэр тыттан саатын ыларыгар, утары өтүттэн ылбакка, туораттан ылыахтаах, дурдаттан саатын ыларыгар, ботуруона ороммут да буоллаҕына, эмиэ утары ылыа суохтаах. Хомойуох иһин, өрөспүүбүлүкэбит үрдүнэн сылтан сыл бу үөһэ ыйылыбыт быраабылалары тутуспакка, дэн-оһол тахса турар;

— булчут бултуур сиригэр тийэн баран, дьэтигэр кэлэригэр-барарыгар бэйэтин бас билэр (гладкоствольнай, нарезной) сааларын туора дьон билиитигэр, туора дьонго уларсара, бизэрэ көнүллэмэт, эбэтэр онно-манна кистээн хаалларбакка, бэйэтин кытта илдьэ сылдыахтаах. Бэрэбиэркэ кэмигэр саалары полиция эбэтэр охотнадээр сотрудниктара ылаллар. Бу түгэнигэ саа хаһаайыныгар уонна илдьэ сылдыыбыт киһиэхэ административнай боротокуол туолар (ст. 20.8 ч. 4, 20.10 КоАП РФ), эбэтэр холубунай эпизитинэскэ тардыллан сөл (ст. 222 УК РФ);

— өскөтүн бэрэбиэркэ кэмигэр, булчут уотунан эстэр саатын арыгы испит туруктаах сылдыан түбэхэр түгэнигэр, административнай эпизитинэскэ тардыллар. Бу түгэнигэ ыста-

рааттанар ону тэнэ саата утилизацияга барыан сөл (ст. 20.8 ч. 4.1 КоАП РФ);

— булчут бултаан бүтэн, дьэтигэр кэлэн саатын ампаарга, тэрээһэбэ, ыскаапка уода. сиргэ уурара булгуччу буоллар, тута сизэйлэтигэр угара булгуччулаах. Өскөтүн, бэрэбиэркэ кэмигэр саа сизэйпэ таһыгар турар түгэнигэр, хаһаайын административнай эпизитинэскэ тардыллар (ст. 20.8 ч. 4 КоАП РФ). Дьон бултаан кэлэн баран, сааларын харайбакка, онно-манна ууран барбыттарын сүтүгэр, сокуоннай саастарын ситэ илик оҕолор сааны ылан оонньоон, бэйэ-бэйэлэрин дэнниир түгэнигэр, хомойуох иһин, баар суол. Манньк быһылаан буопар түгэнигэр саа хаһаайына холубунай эпизитинэскэ тардыллар (ст. 224 ч. 1 УК РФ – "небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия"). Уонна инникитин сааланара буоллар;

— докумуона суох сааны оэ булан ылбыт, туора дьон бизэрбит эбэтэр бэйэ икки ардыгар докумуона суох атылааммыт, урукку докумуона суох, эһэтит-

тэн, аҕатыттан хаалбыт сааларын дьэтигэр туруораллара да, булка илдьэ бараллара да көнүллэмэт. Ону таһынан ботуруону байэ икки ардыгар баҕарар, ол эбэтэр балэх бизэри эмиэ көнүллэмэт ("незаконное хранение, передача, сбыт огнестрельного оружия и патронов к нему"). Оннук сааны тута Росгвардия салалтатын иһинэн Чурапчы оройуонун лицензиялыыр-көнүллүүр үлэ отделениетыгар эбэтэр Чурапчытааҕы Ис дьыала отделыгар кэлэн туттараллара булгуччулаах. Докумуона суох сааны илдьэ сылдыан түбэхэр түгэнигэтигэр административнай боротокуол толоруллар (ст. 20.10 КоАП РФ), ону таһынан холубунай эпизитинэскэ тардыллыаххытын сөл (ст. 222 УК РФ). Манньк эпизитинэскэ тардыллыбыт киһи кэлин докумуоннаах сааны атылаһарыгар сокуонунан күнүмэбэйдэр үөскүөхтэрин сөл;

— докумуона суох сааны баҕа өтүнөн туттардаххытына, харчы теленэр. Ол курдук, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыталыстыбатын 12.02.2004с. 63 №-дээх уурааҕар олобуран:

- 1) доруоп саа 6000 (алта тыһыынча) солкуобайга тэнэнэр;
- 2) буулдыа саа 8000 (аҕыс тыһыынча) солкуобайга тэнэнэр.

**Чурапчы улууһун лицензиялыыр – көнүллүүр үлэ отделениета.**

**КУТУРБАН**

<p>Мугудай нэһилиэгин олохтооҕо, үлэ бэтэрээнэ – тапталлаах ийэбит, эбэбит, хос эбэбит</p> <p><b>МАКСИМОВА Зинаида Кузьминична</b></p> <p>бу дьыл, балаҕан ыйын 3 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын бары билэр чугас дьонугар, аймахтарыгар диригинник курутууйан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Кыыһа, уолаттара, күтүөтэ, сизэннэрэ.</b></p>
<p>Одьулуун нэһилиэгин Төҥүргэстээх колхуостан төрүттээх Телей нэһилиэтин бочуоттаах олохтооҕо, ытык кырдыабаһа, хоту көһөрүллүү кыттылааҕа, үлэ, тыыл бэтэрээнэ, күндү тапталлаах ийэбит, эбэбит, хос эбэбит</p> <p><b>ЗАХАРОВА Варвара Петровна</b></p> <p>бу дьыл, балаҕан ыйын 2 күнүгэр олохтон туораабытын бары билэр дьонугар, аймахтарыгар диригинник курутууйан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Оҕолоро, кийииттэрэ, күтүөттэрэ, сизэннэрэ, хос сизэннэрэ.</b></p>
<p>Ис дьыала отделын бэтэрээнэ, күндү көргөһүм, аҕабыт, эһэбит, хос эһэбит</p> <p><b>СЕРГЕЕВ Николай Петрович</b></p> <p>бу дьыл, балаҕан ыйын 4 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын бары билэр дьонугар курутууйан туран иһитиннэрэбит.</p> <p><b>Кэргэнэ, оҕолоро, сизэннэрэ, хос сизэннэрэ, чугас дьон.</b></p>
<p>Күндү бырааппыт, убайбыт, анал байыаннай дьайыы кыттылааҕа</p> <p><b>ИЛЛАРИОНОВ Виктор Викторович</b></p> <p>соһуччу олохтон туораабытынан, дьэиэ көргөһүмүгэр, төрөппүттэригэр диригин курутаммытын тириэрдэбит.</p> <p><b>Ийэтэ Татьяна Егоровна биригэ төрөбүттэрэ, оҕолоро, сизэннэрэ, аймахтара Федоровтар, Дорогуновтар, Птицыннар, Чупровтар, Собакиннар, Чувашовтар, Гуляевтар.</b></p>

<p>Гвардия ефрейтора, разведкалыыр отделение старшей разведчика, биир дойдубулаахпыт, биригэ үлэлээбит кэлиэгэбит</p> <p><b>ИЛЛАРИОНОВ Виктор Викторович</b></p> <p>Анал байыаннай дьайыыга дойдубутун чистээхтик көмүскүү, бойобуой соруудаҕы толоро сылдыан, бу дьыл, атырдыах ыйын 7 күнүгэр сырдык тыына быстыбытынан, төрөппүттэригэр, кэргэнигэр, оҕолоругар, аймахтарыгар, чугас дьонугар диригин курутаммытын тириэрдэбит.</p> <p><b>Чурапчы улууһун дьаһалтата, дьокутааттарын Сэбиэтэ.</b></p>
<p>Өр сылларга Абый улууһугар алтыспыт биир дойдубулаахпыт</p> <p><b>МАКАРОВ Иннокентий Егорович</b></p> <p>олохтон туораабытынан, оҕолоругар, сизэннэригэр, аймахтарыгар диригин курутаммытын тириэрдэбит.</p> <p><b>Николай Петров, Варвара Соломова, Ульяна Борисова, Анна, Павел Стручковтар, Наталья Александр Ивановтар, Мария, Виктор Шкулевтар, Татьяна Макарова.</b></p>
<p>Убайбыт, бырааппыт, таайбыт, абаҕабыт – СӨ үөрэхтириитин туйгуна, СӨ үөрэхтээһингэ систимэтин бочуоттаах бэтэрээнэ, РФ физическай культууратын уонна спордун туйгуна, "Азия оҕолоро" норуоттар икки ардыларынааҕы плуонда стипендиата, Макаровтар Учуутал династияларын чилиэне</p> <p><b>МАКАРОВ Иннокентий Егорович</b></p> <p>бу дьыл, балаҕан ыйын 6 күнүгэр уһун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан, кыыһыгар Марианна Иннокентьевнаҕа, уолугар Евгений Иннокентьевичка, кинилэр дьэиэ көргөһүмүгэр диригин курутаммытын тириэрдэбит.</p> <p><b>Эдьийиэ Мария Егоровна, балта Татьяна Егоровна дьэиэ көргөһүмүгэр, бука бары Макаровтар аймах.</b></p>

**БИЛЛЭРИИ / ОБЪЯВЛЕНИЕ**

► Илья Иннокентьевич Аммосов, 27.04.1979 с.т. аатыгар бэриллибит байыаннай билиэт сүппүтүнэн, дьингэ суогунаан аабыллар.

► Иван Савельевич Окочешников аатыгар үрдүк уонна орто үөрэхтэригэр туоһулуур дипломнар уонна праваҕа үөрэммит сибидиэтэлистибэ сүппүттэринэн, дьингэ суогунаан аабыллар.

Мырылаттан төрүттээх тапталлаах сизэн бырааппыт, Анал байыаннай дьайыы кыттылааҕа

**АХМЕРОВ Юлай Раимович**

кыргыһы хонуутугар сылдыан, сырдык тыына быстыбытынан, ийэтигэр Татьяна Ивановна Сибиряковаҕа, чугас аймахтарыгар диригин курутаммытын тириэрдэбит.

**Чурапчыттан, Мындаҕаайыттан, Дьокуускайтан Поповтар.**



**"САНА ОЛОХ" хаһыат**

Кыстабыттыгэр эрдэтигэр **ГОРОХОВА Людмила Владимировна**

Төрийэтигэр: СӨ Бырабыталыстыыта, Саха Өрөспүүбүлүкэтин "Сахабачча" Судаарыстыбыннай автономнай тириэртэ.

Талаарыаҕы: СӨ "Сахабачча" ГАУ

Талаарыаҕы адырыһа: 677000, Дьокуускай к. Орджоникидзе уул. 31, 124 каб. тел./факс: (41) 2-34-39-17 e-mail: sanaloh@mail.ru, Российскай Федерация Роскомнадзор СӨ салалтатыгар 2020 с. бэс ыйын 3 күнүгэр регистрациялааххыт нүмүгөрү – ПИ №ТУ14-00659.

Эрдэтигэр адырыһа: 678670, Чурапчы сэл., П.П.Павлова, 26 а. Телефуннар: эрдэтигэр – 41-332, отделлар – 41-265. E-mail: sanaoloh@mail.ru, сайт: sanaoloh.ru, telegram: @sanaoloh

Ааптар сурутар элбитэр сана редакция позициятыгар мэтэҥ сөл түбэхэр буһаһах. Сурутаа ыһаһар чыһалар кыргыһаһарыгар элбитэр сана ааптар тус бэйэс сүгэр.

Индекс: ПИ964, Бэчээкэ сакаас № 36 (12015). Кээмэйэ 2 б.л., Ахсаана 830. Хаһыат сыанага 26 солк. Хаһыат илдьэхтэҕэ биригэр: бэтинэсэҕэ тахсар.

Хаһыат 11.09.2025 с. бэчээкэ бэрээһинэ, 12.09.2025 с. таһыста. Дьокуускай к. Винобойскай переулок, 20 №-дээх дьэтигэр, "Ю.А. Гагарин алтаанын Дьокуускайтааҕы өрөспүүбүлүкэтээти типография" АУО бэчээттэнэ.

@SANAOLOH